

RENDUT - COMPTE DE L'ACAMP GENERAL

del 19 de novembre de 2016

Èran presents 7 sòcis del Consèlh (totis, manca Martin Motte e Robert Rousset) e 4 sòcis fòra del Consèlh demest los 31 qu'avián pagat son escotisson. Atal, l'acamp poguèt valablament deliberar.

Secretari de sesilha : J-F Costes, capiscòl que rediguèt aqueste rendut-compte.

I - RENOVELAMENT DEL CONSELH D'ADMINISTRACION

Dos sètis èran de renovar : los de Guy Mathieu e d'Edmond Romieu.

Totis dos foguèron tornar elegits, decision presa a l'unanimitat.

Francis d'Abrigeon presentèt la siu candidatura e fosguèt elegit a la majoritat. .

Lo conselh d'administracion novèl es donc lo seguent :

– 9 sòcis elegits que son, dins l'òrdre alfabetic : Francés d'Abrigeon, Arletta Birot, Joan-Francés Costes, Gerard Ligozat, Gui Mathieu, Martin Motte, Susana Odin, Edmond Romieu e Daniel Viargues ;

– 3 sòcis onoraris : lo majoral Robert Rousset, lo majoral e rèire-capiscòl Joan Fourié e lo rèire-capiscòl August Armengaud.

Lo consèlh s'amassarà lo dissabte 10 de decembre que ven a 14 oras precisas per elegir lo burèu e tractar de questions diversas que foguèron sonque evocadas dins l'acamp general.

II - RAPÒRT D'ACTIVITAT

Lo capiscòl, legiguèt lo rapòrt d'activitat per l'annada 2015-2016 qu'escriguèt : una evocacion de nòstres sèt acamps mesadièrs a Paris-Panthéon, ambe la dictada occitana e las charradissas de Peireta Berengier (Mistral e las Americas), Gui Mathieu e Domitille Vigneron (vrespada poètica e musicala), Monica Bellegarde (lo canal del Miegjorn), Francesca Celi (antologia dels autors del Miegjorn), Pèire Martial (Casimir de Selves), Daniel Viargues (istòria de la grafia de l'occitan).

Evocacion, tanben, d'un collòqui tengut a Cèus en octòbre ambe nòstras associacions sòrres « Los Miegjornals de Cèus » e « La Velhada d'Auvernha » subre Arsène vermenouze e, enfin, de nòstras doas fèstas annadièras, a París : la Santa Estela parisenca al jardin de Luxemborg, lo 21 de mai, e la Felibrejada de Cèus, del 3 al 5 de junh.

Lo rapòrt, se clavèt sus la volontat de perseguir la nòstra activitat dins la capitala e de manténer nòstres ligams ambe las autras associacions felibrencas de la region.

Lo rapòrt foguèt adoptat a la majoritat (ambe una abstencion). (cf .pèça junta 1 en anèxa)

III - RAPÒRT FINANCIÈR

Susana Odin, clavaira, presentèt lo rapòrt financièr (cf.pèça junta 2).

Avèm un resultat deficitari de 670,86 €.

Avèm pas editat cap publicacions novèlas e los escotissons son de 620 € (31 sòcis) contra 625 € l'an passat.

L'actiu es gaireben lo meteís : 5 398,60 € en luòc de 6 076,28 €.

Adoncas, ongan, cal susvelhar las despendas.

L'amassada aprovèt la gestion de Susana Odin a l'unanimitat.

IV - DECISIONS DIVERSES

1-Despendas novèlas

Avèm decidat a la majoritat (ambe doas abstencions) de non renovar pas l'abonament de sosten a *La Setmana* que non avèm pas pro denièrs, que *La Setmana* non publica pas totjorn las anoncias de las nòstras manifestacions e non parla pas jamès del Felibritge.

2- Las charradissas de la debuta de 2017

- D'en primièr, la charradissa de Peireta Bérengier del 10 de decembre es reportada al 14 de genièr. Serà Gui Mathieu que la remplaçarà le 10 de decembre dins le nòstre local novèl ;

- 28 de genièr, dictada occitana ;

- Lo 25 de febrièr, « l'occitan dins las trencadas » per Yves Rauzier ;

- Lo 11 de Març, Pèire Martial : « Sextius Michel » ;

Per lo segond trimèstre, d'autras prepausicions pòràn èstre feitas a l'acamp del Consèlh d'administracion fixada a la data del 10 de decembre.

3- La publicacion de brocaduras novèlas dins la colleccion « Los amics de la lenga d'Oc ».

Poiriam publicar las intervencions d'Edmond Romieu (« Jòrdi Roquièr »), Brigitte Saouma (« nouveau regard sur le catharisme ») se le capiscòl, qu'es tot solet per obrar, es ajudat.

4- Gerard Ligozat, administrator del nòstre siti amilengoc@free.fr presentèt un bilan de la frequentacion desempuèi l'origini : un total de 6 890 visitas (5 914 l'an passat). Coma l'an passat, podèm pas que demandar a totis nòstres sòcis de nos legir per, s'òc vòlon, nos criticar e/o i escriure, en occitan o en francés, que sián escrivans (J-F. Costes, Gui Matieu, J-P. Bertrand...) o non.

5- F. d'Abrigeon vòl fèr **debats d'actualitat**, qu'es la siu condicion per dintrar tornar al CA. Adoncas, ne farem un d'una mièja ora a la debuta de las sesilhas.

Lo president decidèt de clavar l'acamp general a 15 o 45.